





BULA MATLHO, MINDA!



Buka ena ke ya ga









Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le dibuka di le lekgolo fa a le dingwaga di le tlhano. Go fitlhelela seo, BookSprint e kgobokanya baitseanape ba ba tlamang ba ithaopelang go dira dibuka tse disha tsa dipolelo tsa Namibia tse mongwe le mongwe a ka di ranolelang mo puong ya gagwe ka kgolesego. Go bona tshedimose tso e e oketsegileng le go itseela dibuka tse dintle tse digatisiwan, etela tsebe ya rona ya porojeke: www.booksprintnamibia.org

Bula Matlho, Minda!

E tshwantshitswe ke Romeo Sinkala

E kwadilwe ke Nicole Abdinghoff

E dirilwe ke Silas Shiimbi

E rulagantswe ke Nasrin Siege

E ranotswe ke Seiun Tjihonge

E tlatlhobilwe ke Alma Songo

E baakantswe ke Lisa Borman

BookSprint Namibia ka thuso ya Goethe- Institut Namibia le Boemedi jwa Repaboliki ya Federal ya Jeremane mo Namibia ka 29 Diphlane 2022.

ISBN: 978-99945-912-3-7

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.




BULA MATLHO, MINDA!



Nicole Abdinghoff | Romeo Sinkala | Silas Shiimbi



“O ya Kae, Minda” Go botsa Mmagwe.





“Ke ya go tshameka le ditsala tsame kwa
sedibeng se segologolo sa metsi,” go bua
Minda.


“O seka wa lebala go rwala digalase tsa
gago tsa matlho pele o tsamaya.”







**“Ga ke tlhokane le digalase tsa
matlho,” Minda o ipoela ka lentswe le le
kwa tlase. “Ke kgona go bona ke sena
tsone gape ke itse ko ke yang teng.”**






“Ke rata go tsamaya ke le nosi.”





“Ke lapile, go batla ke
ema fa.”







“Ke tshwere ke tlala.
Jaanong ke tlhokana le go
ja sengwe.”






“Ishi, mona go a tihaba.”






**“Ke dikala dife tse di sa
tlwaelegang tsena? ” Di
Borethe tota.**














“Minda” Mmagwe a goa.







**“Bona se o se lebetseng” go bua
mmagwe.**

**“Mme ga ke tlhoke digalase! Digalase tsa
matlho ke dilo tse di seeleele mme ke
kgona go bona ke sena tsone! Ke setse ke
le gaufi le metsi gale,” go bua Minda.**

**“A o tlhomamisegile?” go botsa
Mmagwe.**







**“Oh! Go gontle thata golo fa,” go bua
Minda.**







**“Bona, ditsala tsame di setse di
nkemetse. Tla ke tsamaye jaanong.
Go siame Mme!”**







